



SEPEDI HOME LANGUAGE
 GRADE 2 – BOOK 1
 TERMS 1 & 2
 ISBN 978-1-920458-21-8
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



a b c d e
 f g h i j
 k l m n o p
 q r s t u
 v w x y z

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 1

ISBN 978-1-920458-21-8

E boeleditšwe
 ebile e sepelelana le
 CAPS



Leina:

Phapoši:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME
 LA GAE

Puku ya 1
 Kotara ya 1 & 2



Mdi. Angie Motshekga, Tona ya Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule, Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

<p>Tekano</p> <p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p>	<p>Seriti sa botho</p> <p>Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.</p>	<p>Bophelo</p> <p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p>
<p>Ba lapa</p> <p>Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.</p>	<p>Thuto</p> <p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.</p>	<p>Mošomo</p> <p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p>
<p>Tokologo le tšhireletšo</p> <p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p>	<p>Thoto</p> <p>Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.</p>	<p>Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo</p> <p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p>
<p>Tšhireletšo</p> <p>Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p>	<p>Boagi</p> <p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p>	<p>Tokelo ya go hlagiša maikutlo</p> <p>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.</p>

Mphato
wa

2



la gae




Puku ye ke ya:

SEPEDI

Puku ya

—



D
i
t
e
n
g

Morero wa 1: Go boela sekolong

Kotara ya 1: Beke ya 1 - 5

- 1 Go boela sekolong 2**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Medumo: ditumanōši a e l u
Ithute go ngwala thaka Aa
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 2 Ke boetše sekolong 4**
Thala seswantšho go laetša se o se dirilego ka nako ya makhutšo a dikolo
Mošomo wa go ngwala (feleletša mafoko ka go ngwala le, bone, ragile)
Mošomo wa go ngwala (ngwala ka ga se o se dirilego ka nako ya
makhutšo a dikolo.)
Lapologa (feleletša khalentara ka go tlatša matšatši a beke ao a
tlogetšwego le ka go thala seswantšho sa go bontšha gore ba dira
eng letšatši le lengwe le le lengwe la beke.
- 3 Yunifomo 6**
Go bala ka go hlakanelwa (poledišano)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanōši a e l o u
Ithute go ngwala thaka Bb.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 4 Yunifomo ya ka 8**
Thala seswantšho sa gago o apere yunifomo ya sekolo.
Ngwala dintlha ka ga wena
Ngwala mafoko ka ga seswantšho sa gago.
Lapologa: Efa diapar tše di lego mo seswantšhong maina
- 5 Mošemane yo mofsa sekolong 10**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanōši a e l o u
Ithute go ngwala thaka Cc.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo

- 6 O amogetšwe sekolong sa rena 12**
Diragatsang papadi yeo ka yona le laetšago ka fao le tla amogelago mošemane
goba mošetšana yo mofsa ka gona.
Tekathaloganyo: Ngwala maina ao a tlogetšwego go bontšha gore o a kwešiša.
Ngwala mafoko ka ga mogwera wa gago.
Lapologa (Hwetša tšela ya gago ya go ya kua sekolong mo go mararankodi a)
- 7 Dipapadi tša sekolo 14**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: kg, hl, ng, gw
Ithute go ngwala thaka Dd.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 8 Ke rata dipapadi 16**
Thala seswantšho sa papadi ye o ratago go e bapala
Ngwala mafoko ka ga dipapadi tše o di ratago goba ka ga tše o sa di
ratago
Ngwala mafoko ka ga papadi ye o ratago go e bapala
Tšhomišo ya diswantšho mo go kgethontši
- 9 Mooki o tša sekolong 18**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: oo, il, aa, ee
Ithute go ngwala thaka Ee.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 10 Mooki o re ... 20**
Go hlama mafoko ka ga diswantšho. Thoma ka Ke swanetše ...
Ngwala mafoko a mararo ka ga bohelo bjo bobotše
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke kgona ... le ka Ga ke kgone ...
Šomaša madiri
Lapologa: Nyalanya mantšu le diswantšho
- 11 Ke a ja kua sekolong 22**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ee, ny, lw
Ithute go ngwala thaka Ff.

- Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 12 Dijo tše re di gago 24**
Thala diswantšho tša se o kgonago go se dupelela, latswa, kgwatha,
bona le se o kgonago go se kwa. Anegela mogwera wa gago ka ga
diswantšho tša gago.
Efa diswantšho tše tša dijo maina
Ngwalolola mafoko a gomme o šomiše maswaodikga a maleba (khotlo,
leswao la tlabego le leswao la potšišo)
Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.
Swaya dijo tšeo wena le mogwera wa gago le di ratago.
- 13 Ke swanetše go dira mošomo wa gae 26**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, sw, ng, mm
Ithute go ngwala thaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 14 Ke dira mošomo wa gae ka mehla 28**
Diragatsang papadi ye ka babedi ka babedi.
Thala mathalo magareng ga diswantšho tše pedi tše di nago le medumo
ya go swana (mohala: bolo le bupi)
Ngwala mafoko ka ga go dira mošomo wa gae wa sekolo.
Lapologa: Khalaria gomme o ngwale maina.
- 15 Pitlhaloblo 30**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: l, š, kg, u
Ithute go ngwala thaka Hh.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 16 Matšatši a bohlokwa 32**
Bala khalentara
Botšiša bagwera gore matsatši a matswalo a bona a neng.
Matšatši a matswalo a (gomme ka morago o ngwale matšatši ao kgauswi
le maina a bona)
Ngwala maina a bona mo khalentareng kgwedeng ya maleba.
Ithute go ngwala letšatši la matswalo a gago.

Morero wa 2: Balapa le bagwera

Kotara ya 1: Beke ya 6 - 8

- 17 Malapa a go fapana 34**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, th, ts, k
Ithute go ngwala thaka Ll.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 18 Ba lapa la gešo 36**
Thala seswantšho sa balapa la geno
Nyalanya diswantšho le maloko la lapa la geno
Ngwala ka ga lapa la geno
Lapologa (Kgethela yo mongwe le yo mongwe wa balapa mpho. Bolela
gore o tla fa mang mpho efe.
- 19 Ke tšwa lenyalong 38**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ny, ts, th, ti, j
Ithute go ngwala thaka Jj.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 20 Lenyalo le be le le bose 40**
Diragatsang papadi ka ga kanegelo ye.
Nomora diswantšho go laetša tatelano ya ditragalo tša kanegelo.
Ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Lapologa (go tšweletša kgethontši)
- 21 Bagwera ba go loka 42**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: e, a, gw, mm, lw, hl
Ithute go ngwala thaka Kk.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela
o šomaša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo

- 22 Ka ga bagwere ba ka 44**
Diragatsa papadi ka ga go thuša motho yo mongwe.
Ngwala mafoko ka ga go thuša kua gae le kua sekolong
Ngwala mafoko ka ga mongwe yo a go thušago
Bapala papadi ya medumo ya mantšu
- 23 Ke hlokomela diruiwaratwa tša rena 46**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: aa, hl, ts, kg, j, l
Ithute go ngwala thaka Ll.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 24 Diruiwaratwa tša rena 48**
Thala seswantšho sa phooflo ye o naganago gore e ka ba seruiwaratwa
se se lokilego
Ngwala temana ka ga kanegelo
Tlatša dikgoba ka medumo ye e tlogetšwego: ma, ku, na, še, la
Nyalanya diswantšho go bontšha nako ya letšatši (mesong, mathapama,
goba bošego)
- 25 Go swara lapa le hlwekile 50**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: osw, ph, ti, tš, d
Ithute go ngwala thaka Mm.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 26 Gae 52**
Thala seswantšho sa se o sa ratago go se dira kua gae. Anegela
mogwera wa gago ka ga seswantšho.
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke rata ... le ka Ga ke rate ...
Feleletša mantšu ka go šomaša dilhaka tše s, ti, le, no
Thala seswantšho ka ga se o se dirago mosong, mathapama le bošego
- 27 Ke a itšhidulla 54**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: l, tš, ts, kg, kw
Ithute go ngwala thaka Nn.

- Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 28 Ke a itšhidulla le papadi 56**
Botšiša mogwera wa gago gore o rata dipapadi dife le gore ke papadi efe
ye o sa e ratago
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke rata goba ka Ga ke rate)
Ngwala matšatši a beke ka tatelano ya maleba.
Thala seswantšho sa se o ratago go se dira mo go le lengwe la matšatši
ao
Lapologa (Bolela ka ga seswantšho. Botšiša mogwera wa gago gore ke
dilo dife tše di lego kgauswi le gore ke dife tše di lego kgole)
- 29 Ke leka go ja gabotše 58**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: f, m, d, bj, kh, ng
Ithute go ngwala thaka Oo.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 30 Pudi ka serapaneng 60**
Ka babedi ka babedi, diragatsang papadi ya kanegelo.
Nomora diswantšho go ya ka tatelano ya ditragalo tša kanegelo.
Ngwala lefoko ka ga se sengwe le se sengwe sa diswantšho.
Lebelela mebala. Botšiša mogwera wa gago gore ke mebala efe ye o e
hwetšago ge o tswaka mebala ye mmošo.
- 31 Go thuša batho ba bangwe 62**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomaša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: th, ti, fs, hl, kg
Ithute go ngwala thaka Pp.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomaša mantšu a ka
lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tiwaelo
- 32 Go thuša batho ba bangwe 64**
Diragatsa papadi ka ga go thuša kua gae
Botšiša bagwera ba ba 5 gore mmala wo ba o ratago kudu ke ofe.
Ngwala maina a bona le mebala go feleletša lenaneo.
Ngwala kanegelo ka ga motho yo o mo thušago
Hwetša tšela ya go tšwa kua sekolong go ya lepateleng mo go
mararankodi)



Morero wa 3: Go ya maeto

- 33 Ditaba tše di bose 66**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Poleloseboleledi
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo exercise (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: th, ngw, ny, ph, tl
Ithute go ngwala thaka Qq.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 34 Ditaba tše di bose. 68**
Bolela ka ga leeto le o nyakago go le tšea.
Thala seswantšho mo sekhipheng go bontšha gore o tla bona eng
Mainaina: tšhomišo ya dirihakagolo
Ngwala mafoko ka ga lefelo le o dumago go le etela.
Bapala papadi ya dimpho o šomiša mang, ka lebaka la eng le lekapani ka gobane.
- 35 Na re ya kae? 70**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ny, kg, ng, th, p
Ithute go ngwala mantšu a mabotšiši ao a nago le modumo ng
Ithute go ngwala thakaPr
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 36 Ke nyaka go bona 72**
Bolela ka ga mafelo a o ratago go a etela. O nyaka go bona eng gona kua?
Nomora diswantšho go laetša taelano ya diragalo tša kanegelo. Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.
Ngwala mafoko ka ga se o se bonago mo diswantšhong.
Thala difahlego mo mafastereng a pese ka morago o khalare pese.
- 37 Pese e feta motseng 74**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: kg, sw, tl, tš, š
Ithute go ngwala thaka Ss.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo

Kotara ya 2: Beke ya 1 - 5

- 38 Dipolasa le dikgwa 76**
Mošongwana wa a re direng (thala diswantšho tša se bana ba se bonago)
Mošomo wa go ngwala (ngwala mafoko ka ga seswantšho sa gago)
Mošomo wa go ngwala (ngwala lentšu le le nepagetšego)
Lapologa (Bontšha moolledi wa pese ka moo a ka tšwaga ka gona ka sekwegeng mo marankoding a)
- 39 Go otlela ka toropong 78**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: t, k, tš, tl
Ithute go ngwala thakaTt.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 40 Kolo e tšhabile 80**
Diragatša papadi go bontšha gore o kwešiša kanegelo
Nomora diswantšho tša kanegelo ka taelano ye e nepagetšego
Ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe
Bapala papadi ya mantšu go boletša medumo
- 41 Dikonokono tša lešoka 82**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo exercise (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: t, tl, th, ph, kg
Ithute go ngwala thakaUu.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 42 Diphoofolo tše dingwe gape 84**
Thala seswantšho sa phoofolo ye o nyakago go e bona. Anegele mogwera wa gago ka ga seswantšho sa gago.
Ngwala mafoko ka ga seswantšho sa gago.
Thala mothalo go feletša mafoko go bontšha gore o kwešiša kanegelo.
Feletša mantšu ka go šomiša: kh, ph, kw, th. Ka morago o nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba)
Taelano ya alfabete: Feletša seswantšho gomme ka morago o se khalare.
- 43 Re fihlele lewatle 86**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: hl, th, tl, mm, tsw
Ithute go ngwala thakaVv.

- 44 Re sa le lewatle 88**
Go ngwala lenaneo
Go ngwala poskarata
Go ngwala mašatšatši a beke ka taelano.
Bolela gore o dira eng mo letšatšing le lengwe le le lengwe
Ngwala mafoko ka ga se o se dirago letšatšij le lengwe le le lengwe.
Kopanya maronho gomme ka morago o khalare seswantšho.
- 45 Ke nako ya go boela gae 90**
Go bala ka go hlakanelwa (dihlogo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ll, ph, rw, tš
Ithute go ngwala thaka Ww.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 46 Leeto la go boela gae 92**
Thala seswantšho go bontšha gore o kwešiša kanegelo.
Hiama mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Ngwala temana ka ga nako ye o kilago wa ipona o kwele bohloko ka yona
Bapala papadi ya mantšu go ithuta medumo.
- 47 Re boetše ka phapošing 94**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboleledi)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ng, sw, tl, pš, bj
Ithute go ngwala thaka Xx.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 48 Ke ya gae gape 96**
Bega ditaba
Ngwala ditaba
Hiama mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Thala tšela ya pese go ya ka taelano ya diragalo tša kanegelo go bontšha gore o a kwešiša.


Morero wa 4: Tikologo ya rena

- 49 Pula 98**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboleledi)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: aa, th, tš, s, mm
Ithute go ngwala thaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 50 Pula 100**
Akanya gore mafelelo a kanegelo ke eng.
Thala seswantšho ka ga kanegelo.
Ngwala mafelelo a kanegelo.
Bala mafelelo a kanegelo.
Khalara seswantšho se se lego mabapi le kanegelo.
- 51 Pula ya sefako 102**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboleledi)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: w, s, p, o g
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 52 Ka morago ga pula ya sefako 104**
Bolela ka ga kanegelo
Nomora diswantšho go bontšha taelano ya diragalo tša kanegelo. Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo ye.
Ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Feletša mantšu ka medumo ye: ma, le, ke, wa, mo, ba. Ka morago o nyalanye lentšu le seswantšho.
Hilaša seswantšho
- 53 Nkile ka bona lehiwa 106**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ny, ts, th, tl, bj, mm
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo

Kotara ya 2: Beke ya 6- 8

- 54 Lehliwa ke le lešweu le boleta 108**
Thala seswantšho sa se o naganago gore Boati o se dirile ga a be a bapala mo lehlweng. (go swantšha)
Ngwala mafoko ka ga seswantšho sa gago.
Ngwala ditumanosi go feletša mantšu gore a nyalelane le seswantšho sa maleba.
- 55 Dihla tša ngwaga 110**
Go bala ka go hlakanelwa (poledišano)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: kg, th, ny, hl, b
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 56 Dihla tše nne 112**
Botšha mogwera wa gago gore o rata eng le gore ga o rate eng ka ga sehla se sengwe le se sengwe. Bolela ka ga mehuta ya diaparo tše re swanetšego go di apara sehla se sengwe le se sengwe.
Kopanya dikarolo tše pedi tša lefoko.
Ngwala mafoko ka ga sehla se o se ratago le ka ga sehla se o sa se ratago.
Hilaša seswantšho go bontšha gore segwagwa se gola bjang go tloga kगतong ya go ba le.
Khalara seswantšho sa segwagwa.
- 57 Na pula e tla na lehono? 114**
Bala tšhate ya boemo bja boso gomme o bolele gore bo tla sa bjang letšatšij le lengwe le le lengwe.
Araba dipotšišo tša tekathaloganyo tše di lego ka ga tšhate ya maemo a boso.
Medumo th, ph, ng, kgw, r, p.
Ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiša mantšu ao a lego ka lepokising la tlotlontšu.
- 58 Tšhate ya boso 116**
Rekhota maemo a boso a beke
Taelano ya alfabete
Mainaina
- 59 Ke nako mang? 118**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: g, r, š, sw, tšw
Mongwalo: Kopolla lefoko.

- 60 Go bolela nako 120**
Go bala tšhupanako
Ngwala nako mo go difahlego tša tšhupanako
Lapologa (Sega tšhupanako go tšwa kua morago ga puku gomme o marmaretše manakana mo go yona. Bontšha bagwera ba gago dinako tše di fapanego)
- 61 Ka ga nako 122**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: n, b, ts, r, m, tsh
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 62 O dirile ka nako mang...? 124**
Nyalanye dinako tše di lego mo godi tšhupanako tše.
Ngwala nako, ka morago o thala manakana mo go ditšhupanako go bontšha dinako tše di nepagetšego
Lebelo la mantšu la go ithuta medumo
- 63 Go aparela maemo a boso 126**
Go bala ka go hlakanelwa (Kuranta)
Šomiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: meselana, le, ng
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 64 Kuranta ya ka 128**
Bolela ka ga ditaba tša gago ka sebele
Ngwala kuranta ya gago
Sega mpopo wa pampipi gomme o o apele



A re baleng

Re boetše sekolong, ka morago ga nako ye telele ya maikhutšo.

Dumela Mogoroši.

Dumela Sam.

Dumela Kolo.

Na o be o dira eng ka matsatši a maikhutšo?



Mogoroši

Ke be ke ile lewatle.



Sam

Ke be ke ile ga makgolo.

Ann



Ke be ke le gae.

Woof
woof!



Kolo

Tumišo



Le nna ke be ke le gae. Ke be ke hlogetše Mogoroši le Sam le mpša ya ka Kolo. Ke be ke le noši. Ke be ke se na le yo ke bapalago le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Bana ba boetše sekolong.

Tumišo o be a ile lewatle ka matšatši a maikhutšo.

Ann o be a dutše gae.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

toropong	gae	ile	matelele
sekolong	gola	ila	matšatši
lewatleng	gona	ina	maikhutšo

Mantšu a
tlwaelo

gae
gola
gona
eng



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



A A

a a

Ke boetše sekolong



A re thaleng

Thala seswantšho go laetša seo o bego o se dira ka matšatši a maikhutšo.


A large dotted-line rectangular box for drawing. On the left side, there are three yellow stars. On the right side, there are three yellow stars.



A re ngwaleng

Kgetha lentšu la maleba go feleletša lefoko la gago.

ile	Ke _____ mosetsana yo mofsa kua sekolong.
bone	Ann o _____ bolo.
ragile	Ke be ke _____ lewatle.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga seo o se dirilego ka nako ya maikhutšo a dikolo. Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

ile


jetše

matšatši

noši

gae

lewatile



Lapologa

O boetše sekolong bjale. Na o ya go dira eng beke ka moka? Ngwala matšatši a beke. Bjale thala seswantšho sa go laetša seo o tla se dirago letšatši le lengwe le le lengwe. Ka morago o botše mogwera wa gago.

Ka Mošupologo ke tla ...

Ka Lamorena ke tla ...



Mošupologo



Labobedi





Labohlano





Lamorena



A re baleng

Morutiši



Ka moka re apara yunifomo ya rena ya sekolo. Na yunifomo ya gago e sa go lekana?



Sam

Yunifomo ya ka ke ye nnyane kudu. Ke swanetše go apara yunifomo ya buti wa ka.

Boati




Ke na le yunifomo. Ke ye kgolo kudu. Mma o re yunifomo ya ka e swanetše go ntekana go fihla ge ke bala Mphato wa 5.

Ann



Yunifomo ya ka le yona ke ye nnyane kudu.

Tumišo



Ga ke na yunifomo.
Tato a re o tla nthekele yunifomo mafelelong a kgwedi ge a gola.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Diaparo tša Ann ke tše dinnyane kudu.	
Sam o na le diaparo tše mpsha.	
Tumišo o tla hwetša yunifomo ge tatagwe a gola.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

apara	mafelelong	yena	sekolo
alola	sekolong	yona	kgolo
anega	kerekeng	yela	yunifomo



Mantšu a tlwaelo
apara
lekana
kudu
yona



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



B B

b b



A re thaleng

Thala seswantšho sa gago o apere yunifomo ya gago ya sekolo.



A re ngwaleng

Feleletša karata ye gomme o thale seswantšho sa gago.

Leina la ka ke _____.

Ke Mphatong wa _____.

Oketšo o na le mengwaga ye _____.

Sekolo sa rena ke _____.





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga yunifomo ya gago.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

thai

paki

dieta


gempe

borokgo

dikaušu

sekhethe

jeresi



Lapologa

Ngwala maina a diaparo tše.



thai





A re baleng



Itu

Nna ke Itu. Ke yo mofsa mo sekolong se.
Ke noši. Ke tšwa sekolong se sengwe.

“O ka re nkabe ke na le yo mongwe yo nka
bapalago le yena” a realo Itu.



Kolo

Ann le Kolo ba bona Itu a eme a le noši.
Ba ya go yena.



Ann

“Dumela Itu.
Na o rata go bapala le rena?”
go botšiša Ann.



Ann

"O ka bapala le rena," a realo Ann.

Itu o thabile ka gore o tla kgona go bapala le Ann le Kolo.



Itu



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Itu ke mošemane yo mofsa sekolong.	
Ann le Kolo ba ile ba ya go bolela le Itu.	
Itu o thabile.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bapala	se	gore	thabile
bapola	sela	gobane	thaba
bala	sona	gae	thoma



Mantšu a
tlwaelo
nna
mofsa
thabile



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




E E ê ê

O amogetšwe sekolong sa rena



A re direng



Mo sehlopheng sa lena, ekišang ka fao le amogelago mošemane goba mosetsana yo mofsa ka gona.



A re boleleng

Botšiša bagwera ba 5 gore ba ka nyaka go bala puku efe gomme o khalare sediko kgauswi le puku.



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



Ke puku efe yeo bagwera ba gago ba e ratilego go feta?

Ke puku efe yeo bagwera ba gago ba se go ba e rata ka bontšiši?



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka yo mongwe wa bagwera ba gago. Bolela gore o rata go bapala eng. Diriša a mangwe a mantšū a, go go thuša.


motho tsebe sa a nyamile mongwe



A re ngwaleng


Ngwala mantšu a ka matorokising a medumo a maleba.

naga leina noga noka lena molomo tlou leoto
 lema tau leino kubu nako nama leihlo




Lapologa

Thuša mošemane yo mofsa go hwetša tsela ya go ya sekolong.
 Botša mogwera wa gago gore o feta kae?



SEKOLO

SETEŠENE SA MAPHODISA



A re baleng

Ann



Ke rata go
bapala kgwele
ya diatla.

Boati



Ke rata go kgelepua
le go bapala ka
ngwakong wa
mohlareng. O kua
godimo ga mohlare.
Ke se ke ka wa.

Itu




Re rata go bapala
kgwele ya maoto.

Tumišo



Ke rata go kitima
mabelo. Gape
ke rata go fofa
dipala.



Ke rata motabogo wo motelele.

Reabetšwe

Oketšo

Oketšo o nyaka go bapala fela ga a kgone go sepela. O bapala le mpša ya gagwe. Re rata go bolela le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Oketšo o sepela le mpša ya gagwe.

Itu o rata go bapala kgwele ya diatla.

Itu o rata go bapala kgwele ya maoto.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

kgona	wa	fofa	mma
kgala	wena	fofa	mmele
kgogo	wela	foka	mmona



Mantšu a
tlwaelo
rata
bapala
godimo
ntlo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




D D

d d



A re thaleng

Thala seswantšho sa papadi ye o ratago go e bapala.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Kgetha mantšu go tšwa go ao a filwego.

khekhe

go fofa

go kitima

kgwele ya diatla

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga papadi ye o ratago go e bapala.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

kitima

bapala

rata

papadi

fofa

thutha



A re ngwaleng

Ba bapala papadi efe?
Nyaka o be o dire sediko go karabo ya maleba.

<input type="radio"/> A thenisi
<input type="radio"/> B khrikhete
<input type="radio"/> C rugby
<input checked="" type="radio"/> D kgwele ya maoto

<input type="radio"/> A go thutha
<input type="radio"/> B khrikhete
<input type="radio"/> C fofa
<input type="radio"/> D kgwele ya diatla

<input type="radio"/> A rugby
<input type="radio"/> B khrikhete
<input type="radio"/> C judo
<input type="radio"/> D kgwele ya diatla

<input type="radio"/> A thenisi
<input type="radio"/> B krikhete
<input type="radio"/> C go thutha
<input type="radio"/> D motabogo wo motelele

<input type="radio"/> A go thutha
<input type="radio"/> B khrikhete
<input type="radio"/> C rugby
<input type="radio"/> D kgwele ya diatla

<input type="radio"/> A thenisi
<input type="radio"/> B rugby
<input type="radio"/> C kgwele ya diatla
<input type="radio"/> D go thutha



A re baleng



Lehono mooki o tllile sekolong sa rena go tlo hlahloba mahlo a rena.

Boati o nyaka diporele ka gobane ga a bone gabotse.

O swanetše go dula ka pele ka phapošing.





Ann

Mooki o re kgopela gore re bale papetla ye e lego mo lebotong.

Mogale ke sefofu. Ga a bone. Re mo thuša go sepela. O na le puku ya marontho gore a kgone go phophola mantšu.



A re ngwaleng

Bala kanegelo. ka morago o dire sediko go tlhaka ye e lego kgauswi le karabo.

Mooki o ile a tla go hlahloba:	Ke mang yo a nyakago diporele?	Ke mang yo a tlilego sekolong sa rena?	Hlogo ya maleba ya kanegelo ke efe?
A diatla	A Boati	A Ngaka	A Boati o hwetša diporele.
B mahlo	B Oketšo	B Rasetimamollo	B Ngaka e etela sekolo sa rena.
C maoto	C Thati	C Mooki	C Mahlo a rena a a hlahlobiwa.
D ditsebe	D Phuki	D Mootledi wa ambulanse	D Na o kgona go kwa?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mooki	tiiša	maatla	neela
boomo	diiri	maaka	leeba
mooko	bodiidi	maano	meetse



Mantšu a tlwaelo
mooki
maatla
leeba
maaka



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



E E e e



A re direng

Lebelela diswantšho.

Botšša mogwera wa gago gore mooki o re o dire eng.



Ke hlape diatla.



Ke hlape meno.



Ke je dienywa le merogo.



Ke robale ka nako.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga seo mooki a rego o se dire.

Mooki o re ke

Mooki o re ke

Mooki o re ke



A re ngwaleng Feleletša mafoko a.

thutha

bina

otlela

opela

apea

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Lapologa Nyalanya lentšú le seswantšho sa maleba.

leeba

mokoko

puku

lepidibidi





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumanoši e.



Ann

Re na le mahlatsse kudu.

Re fiwa dijo sekolong.

Re thabile ka moka.

Bomma ba re apeela dijo tše di bose.

Kolo le yena o nyaka dijo.



Sam



Kolo le yona e nyaka dijo.

Ke rata go ja dikherote.

Sam o rata go ja nama.

Phuki o a lwala.

Ga a nyake go ja lehono.

Na o rata merogo?



Phuki



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Phuki o a lwala.	
Sam o rata nama.	
Phuki o nyaka go ja.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

dijo	apeela	nyaka	lwala
dinamune	neela	nyala	lwetše
dikherote	theeletša	nyama	lwa



Mantšu a tlwaelo

dijo
merogo
nama
bose



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o šomiše mantšu a ka lepokisaneng.



F F f f


Dijo tše re di jago



A re direng

Thala seswantšho sa selo seo o ka kgonago go se:

dupelela	latswa	kgoma
bona		kwa



A re ngwaleng

Ngwala lentšu la maleba ka tlase ga sejo se sengwe le se sengwe.

- borotho
- tšhese
- mae
- bupi
- maswi
- hlapi
- nama
- apola
- dinawa
- khekhe





A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a gomme o šomiše maswaodikga a maleba.
Gopola go šomiša tlhaka ye kgolo mathomong a lefoko le
ge o ngwala maina a batho goba a mafelo.




mogoroši o rata tšhese

Mogoroši o rata tšhese

tumišo o ja nama kudu


na o rata dinawa

aowi ke wišitše mae



Lapologa

Nyalanya mantšu a, le diswantšho tša maleba.
Swaya dijo tšeo wena le mogwera wa gago le di ratago ka (✓).



	ditšhipisi	khabetšhe	khekhe	malekere	sepiniše
Ke rata					
Mogwera wa ka o rata					



A re baleng


Nna ke Tumišo gomme ga ke rate go dira mošomo wa gae.

Ga ke rate go boeletša mošomo wa ka. Ga ke rate go dula letšatši ka moka. Ke rata go bapala letšatši ka moka.

Morutiši wa rena o re re swanetše go bala letšatši le lengwe le le lengwe ge re le gae.

O re ke swanetše go dira mošomo wa sekolo ka morago ga go bapala kgwele ya maoto.





Tumišo

Ke rata go kitima le go raga kgwele ya ka.

Mma o hlokomela gore ke dire mošomo wa ka wa sekolo.

Ke balela mma. Yena o lebelela dipuku tša ka tša sekolo. O rata go bona tšona fela.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Tumišo o dira mošomo wa gae ka morago ga go bapala kgwele ya maoto.

Tumišo o rata go dira mošomo wa gae.

Tatagwe o lebelela dipuku tša gagwe.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mma	mmoto	morago	neng
mmala	mmopi	gare	mang
mmele	mmogo	godimo	bjang



Mantšu a tlwaelo

bona
morago
gare
godimo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



G G

g g

Ke dira mošomo wa gae ka mehla



A re direng



Ka babedi diragatšang taba ye. Tumišo ga a nyake go dira mošomo wa gae. Yo mongwe wa lena a be morutiši wa gagwe. Morutiši a botše Tumišo ka ga bohlokwa bja go dira mošomo wa gae.



A re boleleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba. Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo.



3



2



1

1 _____

2 _____

3 _____



1 _____

2 _____

3 _____




- 1
- 2
- 3



A re ngwaleng Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

- thaba
- tlala
- kgomo
- hlahla
- kgogo
- tsebe
- thola
- kgaka
- tsela
- hlapi
- thiba
- tlema
- tlaba
- hlapa
- tsena





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o le modumo tš.



Lehono ke la 20 Hlakola.

Re ngwala moleko.

Kolo e dutše gomme e re
lebeletše.

Ke kgona go bala le go ngwala
ka gobane ke dira mošomo wa
ka wa gae letšatši le lengwe le
le lengwe.



Itu

Morutiši wa ka o re mošomo wa ka o a kgahliša.

Meleko e mo thuša go bona gore a ka re thuša bjang.

Ke šoma gabotse sekolong.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Barutwana ba ngwala moleko.

Kolo ga e eme.

Meleko e thuša barutiši go thuša bana.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leka	šoma	kgahla	ruta
moleko	šomiša	kgahliša	rutiša
meleko	šomela	kgara	morutiši



Mantšu a tlwaelo

bana
buti
tate



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



H H

h h



A re direng

Khalentara

Bolela le bagwera ba gago mabapi le gore matšatši a matswalo a bona a neng. Ngwala maina a bona kgweding ya maleba mo khalentareng.



A re ngwaleng

Botšiša bagwera ba 4 gore matšatši a matswalo a bona a neng. Ngwala matšatšikgwedi ao kgauswi le maina a bona.

Leina la mogwera	Letšatšikgwedi la matswalo
Reabetšwe	15 Phato



A re ngwaleng

Ngwala letšatšikgwedi le kgwedi ya matswalo a gago.

Letšatšikgwedi

Kgwedi

Pherekgong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Mosegamanye

Phupu

Phato

Lewedi

Diphalane

Dibatsela

Manthole



A re baleng



Lapa la gaboTumišo ke le lennyane. Lapa la gaboBoati ke le legolo.

Lapa la gešo ke le legolo. Tate le mma ba a re rata.

Katlego o dula le makgolo wa gagwe le bana ba gabo ba bararo.



Kolo

Noko le Thabo ga ba na mma goba tate.
Re swanetše go ba thuša.

Kolo ke mpša ya ka. Ke rata Kolo kudu.
Ke hlokomela Kolo. Ke fa Kolo dijo ka mehla.

Katlego yena o na le dikatse mola Thabo a na le dihlapi. Batho ba bangwe ba na le dikatse goba dihlapi le ge e ka ba dinku, di le diruiwaratwa.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Lapa la gaboTumišo ke le legolo.	
Lapa la gaboBoati ke le legolo.	
Kolo ke mpša ya ka.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bana	Kolo	legolo	katse
lapa	Noko	yena	karabo
rata	legolo	gešo	karolo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



I I i i


Ba lapa la gešo

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re thaleng

Thala seswantšho sa ba lapa la geno.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

- kubu
- tsoma
- letšatši
- eng
- khudu
- letšema
- bjang
- letšepe
- pudi
- tsoga
- mang
- tsena





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka ba lapa la geno.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

- lerato
- balapa
- buti
- sesi
- mogolo
- monnyane

Blank writing area with horizontal lines for student responses.



Lapologa

Kgethela yo mongwe le yo mongwe wa ba lapa mpho.
Swaya mpho ka (✓) ge o fetša go e fa leloko la lapa.
O swanetše go šomiša dimpho ka moka.

Bolela o re:

Ke tla fa **mma malekere** ka gobane
o rata dilo tše di bose.



 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>



A re baleng Bala kanegelo. Dira sediko go mantšú ao a nago le modumo wo ny.

Malome Tumi o nyetše ka Mokibelo.

Ka moka re be re thabile kudu.

Ba lapa la bo mosadi wa gagwe ke batho ba go loka.

Monyadi ke yo mobotse kudu.

Go be go na le batho ba bantši lenyalong.

Batho ba be ba opela ba bile ba bina.

Re jele dijo tše dintši tše di bose.

Mala a ka a be a tletše kudu.



Boati



Boati o be a seleka.
 O be a kitimiša Kolo.
 O ile a wa a gobala letsogo.
 Ba ile ba mo iša kliniking.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Boati o gobetše letsogo.

Malome Tumi o nyetše ka Labohlano.

Ba išitše Boati kliniking.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

thaba	nyala	tlala	lenyalo	letsogo
thabile	nyetše	tletše	monyadi	letšoba



Mantšu a tlwaelo
 nyala
 lenyalo
 monyadi



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
 Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



J J j j



A re direng



Ekišang seo se diragaletšego Boati kua lenyalong.
Šomiša baanegwa ba ba latelago:

- Boati
- Sam
- Mma
- Ngaka



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 4 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo go ya ka diswantšho tše.





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a go go thuša.

ngaka

wele

letsogo

pantetši

kliniki

lenyalo

kota

kitimiša

Blank writing area with horizontal lines.



Lapologa

Nyaka karabo. E direle sediko.



A nyamile

A befile

A tšofetše

A pula

B thabile

B befetšwe

B monnyane

B letšatši

C befetšwe

C botse

C mofsa

C marega



A re baleng



Batho ba swanetše go ba le
bagwera ba go loka.

Na o na le mogwera?

Na mogwera wa gago ke mang?

Tumišo le Mogoroši ba bapala
mmogo. Ba dira le mošomo wa
bona wa gae mmogo.

Ba rata go bala le go opela.

Ba thušana go bala.



Tumišo le Mogoroši ba na le mogwera wa go loka. Leina la gagwe ke Lebo. MmagoLebo o lwala kudu. Lebo o swiela ntlo ka mehla. O hlokomela bana ba gabo. O hlapiša wa mošemane morago. Tumišo le Mogoroši ba ya go mo thuša.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tumišo, Mogoroši le Lebo ke bagwera ba go loka.	
MmagoTumi o a lwala.	
Mogoroši le Tumišo ga ba rate go thuša Lebo.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mmogo	mmago	mmele	mmutla	mmadi
thušana	badišana	hlapišana	ratana	rutana



Mantšu a tlwaelo

mmogo
mmele
mmutla



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



K K k k



A re direng

Mo sehlopheng sa lena dirang se se latelago.



Go na le mogwera yo a nyakago thušo. Bolelang gore bothata bja gagwe ke eng. Bolelang seo wena le bagwera ba gago le tlogo se dira gore le mo thuše.



A re ngwaleng

Ngwala gore o ka dira eng sa go thuša ka gae le ka sekolong.



1

Ka mokgwa wo nka thušago ka sekolong

2

Ka mokgwa wo nka thušago ka gae



Go thuša

3

Ka mokgwa wo nka thušago bagwera ba ka

4

Ke thušwa ke mang



Lapologa

Re kitimela ntlong ya boLebo. Ke mang a tla fihlago ntlong ya boLebo pele? Re tla fošetša ranta godimo. Yo a humanago hlogo o tla sepela dikgato tše pedi. Yo a humanago mosela o tla sepela kgato e tee fela go ya gaboLebo. Yo a fihlago gaboLebo pele ke mofenyi. O swanetše go bala lentšu leo o emago go lona.



- ngwana
- ngwako
- puku
- pudi
- kgomo
- kgogo
- leseaa
- bona
- sepele
- lwala
- thuša
- bala
- gobane
- gore
- eng
- kae
- Lebo
- Katli
- Ati
- Amo
- Kolo
- sesi
- buti
- leseaa
- tate
- mama



A re baleng



Kolo ke mpša ya mahlajana.
E rata go kitimiša katse.
Maabane katse e nametše
mohlare gore Kolo e se kgone
go e fihlelela.



E be e boifa go fologa.
 Ke nametše mohlare go e fološa.
 Boati o ile a nthuša.
 Re file katse dijo le meetse.
 Ka morago ya robala.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Katse e kitimiša mpša.

Katse e nametše mohlare.

Boati o ile a nthuša.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

maabane	mahlajana	meetse	katse
maatla	mohlare	leeba	meetse
maaka	fihla	neela	motse



Mantšu a tlwaelo
 maabane
 maatla
 meetse



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
 Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



L L I I



A re thaleng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o naganago gore e ka ba seruiwaratwa sa go loka. Ngwala mafoko a mararo a go laetša gore ke ka lebaka la eng o rata phoofolo yeo.



A re ngwaleng

Ngwala mašala ao a nepagetšego.

Nna

Bona

Yona

Yena

Rena



 Nna ke ile gae ka pese.



_____ ba sepetše ka maoto go tloga sekolong go ya gae.



_____ re ile ra kolobišwa ke pula.

_____ e ile ya bogola.



_____ ke bagwera ba bagolo.

_____ o tla emela pese.











A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka medumo yeo e tlogetšwego.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

ma ku la še na

				
na ___	pu ___	lena ___	mo ___ mane	ba ___



Lapologa

Nyalanya diswantšho go laetša seo o se dirago mo mesong, mathapama le mantšiboa.



mesong
mathapama
mantšiboa





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o.



Ka moka re swanetše go thuša ka gae.

Ke a swiela.

Mma o phumola dibjana.

Tate o tloša lerole.

Lesea le llela dijo



Ge ntlo ya gešo e phuthegile re
dula fase ka moka ra bolela.

Ke bala puku goba ke ya go
Reabetšwe.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tate o phumola dibjana.	
Mma o a swiela.	
Ke ya go Reabetšwe.	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phutha	hlatša	bala	dula
phula	tlatša	baka	duba
phuma	išetša	baba	duma



**Mantšu a
tlwaelo**

thuša
buša
gešo
neša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



M M m m



A re direng

Thala seswantšho sa selo se o sa ratego go se dira kua gae.

A large empty rectangular area with a red dotted border, intended for drawing or writing.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.

Ga ke rate go





Ke rata go




A re ngwaleng

Ngwala medumo ye mo mathomong a lentšu gomme o nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba.

s tl le no

			
__ega	__ga	__šetša	__tšatši



Lapologa

Thala seswantšho go laetša se o se dirago mesong, mathapama le mantšiboa.



Mesong



Mathapama



Mantšiboa



A re baleng



Morutiši wa ka o re motho
yo mongwe le yo mongwe o
swanetše go ba le papadi yeo a
e bapalago.

Nna ke rata go kitima. Ka moka
ga rena re a bapala ge sekolo se
etšwa. Re rata go kitima.

Ke rata kgwele ya diatla kudu.

Boati o bapala kgwele ya diatla ka Mošupologo le Labone.

O kgona go fošetša kgwele kua kgole ka maatla.

Ka letšatši le lengwe a ragela kgwele kua kgole gomme ya tsena ka lebatlari la phapoši.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Boati o rata kgwele ya maoto.

Boati o bapala kgwele ya maoto ka Mošupologo le ka Labone.


Boati o thubile lefastere.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letšatš <i>i</i>	rata	kgole	Lamorena
swanetš <i>e</i>	raga	kgoma	Labobedi
fošetš <i>a</i>	rena	kgotla	Laboraro



Mantšu a tlwaelo

Lamorena
Labobedi
Laboraro



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



N N

n n



A re direng

Gopola ka dipapadi tšeo o di ratago.
Bjale botša mogwera wa gago ka ga papadi ye o e ratago le ka ga yeo o sa e ratego.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga dipapadi tšeo o di ratago goba o sa di ratego.

Ke rata


Ga ke rate



_____ kgwele ya maoto.

_____ kgwele ya diatla.

_____ go thutha.



A re ngwaleng

Ngwala maina a matšatši a beke ka go latelana. Thoma ka Lamorena.
Thala seswantšho sa go laetša seo o ratago go se dira go le lengwe la matšatši.

Mošupologo	
Lamorena	
Laboraro	
Labobedi	
Labohlano	
Mokibelo	
Labone	



Lapologa

Lebelelela seswantšho. Bolela ka ga seo o se bonago.
Botša mogwera wa gago gore ke dilo dife tšeo di lego kgauswi le tšeo di lego kgole.

A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo mabapi le seswantšho.

Blank writing area with three horizontal lines.



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumammogo g.



Ke rata go ja merogo ye e tšwago
serapaneng sa gešo. Serapana se ka
morago ga ntlo.

Re bjala dikherote le dinawa.
Re bjala gape ditapola le ditamati.
Ga re bjale mabjang.

Ge pula e sa ne ke a nošetša.

Ka letšatši le lengwe pudi e ile ya tsenana ka serapaneng ya ja dibjalo ka moka.

Ke ile ka e kitimiša fela ya ntšhia ka lebelo.



A re ngwaleng Araba dipotšišo tše.

Na o bjala eng ka serapaneng?

Na o nošetša dibjalo neng?

Ke eng seo se jelego dibjalo?



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

efe	morogo	merogo	dipudi
ofe	mogoma	megoma	dinawa
dife	mokoti	mekoti	ditapola

Mantšu a
tlwaelo
dipudi
dinawa
ditapola



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Handwriting practice area with dashed lines and circles for tracing.



A re direng

Ka babedi ka babedi. Diragatšang taba ya pudi ge e eja merogo ka serapaneng.
Ke mang yo a tlogo go ba pudi?



A re baleng

Lebelela diswantšho tše le mogwera wa gago.
Di nomoreng go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka seo o se bonago seswantšhong se sengwe le se sengwe. Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

pudi


merogo

jele

rakile

heke

Blank writing area with horizontal lines for text entry.



Lapologa


Lebelela mebala ye.
Botša mogwera wa gago gore o hwetša mebala efe ge o
hlakanya mebala ye.



Go hlakanya mebala



Mebala ya motheo ke:



khubedu




serolane



talalerata

Bolela o re:

Ge ke hlakanya khubedu le serolane
ke hwetša _____.



khubedu

+



serolane

=



mmala wa namune



talalerata

+



serolane

=



talamorogo



khubedu

+



talalerata

=



phepholo



A re baleng



Makgolo o tšofetše kudu.
 Ka mehla ke mo thuša go sepela.
 O diriša mokokotlelo.
 O sepela ka go iketla.
 Maoto a gagwe le mokokotlo di
 bohloko kudu.



Ka gešo re a thušana.
Go bose kudu go phela le ba geno.



A re ngwaleng Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Makgolo wa ka ke yo mofsa.	
Maoto a makgolo a bohloko.	
Ka lapeng la gešo ga re thušane.	



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



mehla	thuša	makgolo	kgano
hloka	thabile	rakgolo	kgakala
bohloko	thaba	lekgolo	kgole

Mantšu a tlwaelo
kgole
kgakala
kgauswi



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



P P p p



A re direng

Diragatšang seo le tla se botšago Katlego gore ke ka lebaka la eng a swanetše go thuša.

Katlego ga a nyake go thuša ka gae.



A re ngwaleng

Nyaka gore ke bomang ba ba ratago mmala ofe.

Botšiša baithuti ba ba 5 ka phapošing gore ke mmala ofe wo ba o ratago.

Baithuti ba tla šoma ka dihlopha tša bohloano.

Leina	Mmala wo o ratwago



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a go tloga go lebjale go ya go lefetile.

Ke thuša ka gae.

Maabane _____.

Dan le Sam ba rwadišana merwalo.

Maabane ba _____.

Re hlwekiša phaka.

Maabane re _____.



Lapologa Ngwala mantšu a a latelago ka mapokising a medumo a maleba.

bookelo

bjang

leihlo

mooko

kgema

bjale

kgomo

meetse

leino

leeba

phuti



bjoko

thaba

mooki

phala

hlola

hlogo

šala

leeto

hlapi

šeba



A re baleng

Lehono morutiši wa rena o re boditše taba ye bose kudu. O re boditše gore sekolo sa rena se tšea leeto ka pese.

Boati



Re sepela beke ka moka

Re be re thabile kudu. Re fofa. Re goelega.

“Kgopolo ya gore nka ya maikhutšong ga se ya ka ya ntlela,” a realo Reabetšwe.

Sam



“Ke nyaka go ya lewatle,” a realo Sam.

"Ke nyaka go bona diphoofolo tša lešoka," a realo Tumišo.

Tumišo



"Ke nyaka go bona mafelo a mangwe," a realo Ann.

Ann



Morutiši wa rena o re file dikhipha tše dibotse le mašela a go hlapa. Re be re thabile kudu.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Ann o nyaka go ya kae?

O nyaka go ya

Na Tumišo o nyaka go bona eng?

O nyaka go bona

Na bana ba tlo ya maikhutšo beke tše kae?

Bana ba ya maikhutšong



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

beke

lešoka

lewatile

hlapa

bose

lešata

Katli

hlagola

bona

mašela

tlela

hlatša

Mantšu a tlwaelo

hlapa

hlagola

hlatša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Š š

š š



A re direng

Bolela le mogwera wa gago. Mmotše gore o nyaka go ya kae le gore o nyaka go bona eng.
Thala seswantšho godimo ga sekipha go laetša seo o nyakago go se bona.



A re ngwaleng

Ngwala leina
la gago.

Maina ke mainaina. Ngwala maina gomme o thome ka ditlhakakgolo.

katli	phuki	thati	oketšo	boati

Ngwala maina a bagwera ba gago ba bane.

Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga lefelo leo o ratago go ya go lona.

Handwriting practice area with seven horizontal blue lines on a white background, enclosed in an orange border.




Lapologa

Efa mpho. Tswalela mahlo gomme o bee monwana wa gago go ye nngwe le ye nngwe ya dimpho tše. Bolela gore o tla fa mang mpho yeo le gore ka lebaka la eng. Copola go fa bagwera ba gago le morutiši wa gago dimpho gomme o se ke wa itebala.

Bolela o re:

Ke tla fa Tumišo katse **ka gobane** o rata diphoofolo.





A re baleng



Na re ya kae?

La mathomo re ya go bona diphoofolo
tša lešoka.

Ka morago ra ya lewatle.

Ga ke thome go sepela ka pese ye
kgolo ya sekolo.

Re be re lebelela mmepe gore re tsebe
mo re yago.

Nna ke kgona go bala melao ya tsela.



Tumišo

"Ke nyaka go bona leruarua le legolo la meno a magolo," a realo Ann.



Ann

Ke nyaka go epa molete wa go iša mo lebopong," a realo Tumišo.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

"Ke nyaka go bona tau ye kgolo ya meno a magolo a bogale," a realo Boati.



Boati

Ann o be a nyaka go bona eng?

Ann o be a nyaka

Boati o be a nyaka go bona eng?

Boati o be a nyaka go

Tumišo o be a nyaka go bona eng?

Tumišo o be a nyaka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



kgona	meno	pese	sepela	thoma	Mantšu a tlwaelo thoma mathomo batho
kgolo	melao	palo	sekepe	batho	
kgetha	molete	pela	sekolo	mathomo	



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

R R

r r



A re direng



Botša mogwera wa gago ka mafelo a o ratago go a etela. Na ke eng se o nyakago go se bona gona fao?



A re ngwaleng

Latela methalo gore o hwetše seo bana ba nyakago go se bona.



Tumišo




Boati



Reabetšwe



Ann





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a go go thuša.

namela

merwalo

otlela

otlela


robala

Blank writing area with horizontal lines.



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 3 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo ye e tšwelelago diswantšhong tše.





A re baleng

Bala kanegelo.

Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo e.


Ka Mošupologo

Pese e a tloga. Ka moka re nametše.

Pese e feta kgauswi le ka mošate.

Ka moka re ntšha dihlogo gore re kgone go bona

Kgošigadi. Ga se ra kgona go mmona ka ge
motse wa gagwe o na le legora la mehlare
ye mekoto ye metelele.



Re bone dintlo tša go rulelwa ka bjang.

Ra bona mašemo a mahea le dikgomo tše
dintši. Kolo e bogola dikgomo.



Boati o swara Kolo. Kolo e nyaka go fofa gore e tšwe ka peseng.



Boati o re, "Aowa Kolo, dula fase!"



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na pese e feta kae?
E feta kgauswi le motse wa
Ke ka lebaka la eng Kolo e nyaka go fologa pese?
Ka lebaka la gore e bona
Na ba bona eng?
Ba bona
Ke mang yo a dulago ka mošate?
o dula ka mošate.



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošate	kgona	kgošī	feta	tseba
mašemo	kgomo	kgono	fologa	tsela

Mantšu a
tlwaelo
tseba
tsela



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




S S s s



Lapologa

Thala difahlego tša ka peseng
gomme o khalare pese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.

Blank writing area with horizontal lines for text entry.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu le le nepagetšego lefokong le lengwe le le lengwe.

Rena	ke	re	latetšwe sekolong.
Yena	o	ba	phala ka moka.
Yena	o	ba	kgona mmetse kudu.
Wena	o	ba	yo motelele.
Bona	o	ba	swerwe ke tlala.
Rena	ke	re	a ngwala.

Re šomiša **o** ge re bolela
ka motho o tee wa pele,
gomme ra šomiša **ba** ge
re bolela ka ba go feta tee.
Go na le phapano ge re
bolela ka motho wa pele.
Mohlala: Nna **ke** a ngwala.
Rena **re** a ngwala.





A re ngwaleng Ngwala ka lentšu la maleba.

ga ka le ka fase

Mpša e nyaka go tšwa _____ peseng.

Ann _____ Boati ba nametše pese.

Mošemane o sepela gare _____ tsela.

Pese e feta _____ ga leporogo.



Lapologa Laetša mootledi wa pese tsela ya go tšwa ka sethokgweng.





A re baleng

Pese ya rena e feta ka toropong ya Gauteng.

Re bona dikoloi tše dintši le muši wo montši.


Batho ke ba bantši ba tletše mebila.

Kolo ya tšwa ka peseng ka lebelo.

E nyaka go bapala le dimpša tše dingwe.

Goro o a golela o re, "Etle Kolo!"

Kolo ga e lebelele le morago. E kitima ka lebelo.





Na re ka dira eng gore Kolo e boe?

"Kolo, boa," a realo Boati a goelesa.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba bone eng ka toropong?

Na bana ba bone eng ka toropong?

Ba bone

Ke ka lebaka la eng Kolo e tšwele ka peseng?

E be e nyaka

Ke mang a biditšego Kolo gore e boe?

E biditšwe ke.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

fa	Kolo	rena	tše
fao	koloi	dira	tšeo
fale	kitima	gore	tšela

Mantšu a

tlwaelo
tše
tšeo
tšela



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



T T

t t



A re direng

Ekišang ka fao Kolo e tšwelego ka peseng ka gona gomme ya tšhaba.
Laetša ka fao Boati a goeletšego gore Kolo e boe.



A re ngwaleng

Nomoro diswantšho tše ka tatelano ya maleba.




A re ngwaleng

Ngwala kanegelo ka seo o se bonago diswantšhong.



Lapologa

Re kitimela pese. A re boneng gore ke mang yo a tlogo go fihla pele kua pese e emego. Re tla fošetša ranta godimo. Ge o humana hlogo gona o tla sepela dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela gona o tla sepela kgato e tee fela. Yo a ka fihlago pele mo pese e emego ke yena mofenji. Mo o emago gona o swanetše go bala lentšu leo.



- mpša
- pene
- pese
- bina
- bana
- eng
- yo
- kae
- yola
- gona
- gare
- ye
- yela
- goreng
- leeto
- lebaka
- lefolo
- neng
- goelela
- swanetše
- swanela
- swana
- mofenji
- fenya
- nyaka



A re baleng



Re fihlile lešokeng la diphoofolo la Kruger.

Re bona diphuti tše dintši le ditlou.

Nna ke nyaka go bona tau.

Ka moka re lebeletše ka ntle gore re kgone go bona diphoofolo tša lešoka.

Tumišo a bona tau ye kgolo e lebeletše phuti.



A re thaleng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o ratago go e bona.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Hlama mafoko. Thala mothalo go nyalanya karolo ye e lego ka lepokising le lepinki le karolo ya maleba ye e lego ka lepokising le letalamorogo. Ka morago o ngwalolle mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Bana ba be ba bona

Lolo o bone

Bana ba be ba

tau.

nametše pese.

diphoofolo tša lešoka.









A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka medumo ya maleba.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.


kh ph kw th

			
___ udu	___ uti	___ utlwa	___ ena



Lapologa

Na ke phoofolo efe?
Kopanya marontho gomme o khalare seswantšho.





A re baleng Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo le.

Na re gokae? Re theoga ka mmila re lebile lewatle.
Santa e fiša kudu.

Lewatle ke le legolo ebile le a iša. Maphoto a ya godimo le tlase.
Ga re kgone go nwa meetse a lewatle. A baba letswai kudu.



Lebelela dikepe ka lewatle.
Go na le dihlapa tše dintši ka lewatle.
Ke kgona go bona leruarua le diphenkwini.
Go bose go bapala santeng.
Re aga ntlo ye kgolo ka santa.



Kolo le yona e ile ya thoma go epa.
E ile ya epa, ya epa, ya ba ya wela ka
moleteng woo.

Ijoo! Kolo, wena o a seleka.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba be ba le kae?

Ba be ba le

Na Kolo e dirile eng?

Kolo e

Na bana ba ile ba bona eng?

Ba ile ba bona



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tlase	mmila	thoma	hlapi
tlile	mmele	thaba	hlapa
lewatile	mmino	thipa	hlame

Mantšu a

tlwaelo

mmila

mmino

mmele



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.




HL HL

hl hl



A re direng



Dira lenaneo la dilo ka moka tšeo bana ba di bonego kua lewatle.





A re ngwaleng

Ngwalela mogwera wa gago poskarata o mmoše ka seo o se bonego kua lewatle.

Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala matšatši a beke ka go latelana ga ona.
Ngwala selo se o tlwaetšego go se dira letšatši le lengwe le le lengwe.

- Labone
- Lamorena
- Labohlano
- Labobedi
- Mokibelo
- Laboraro
- Mošupologo

Letšatši	Letšatši
Lamorena	



A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu ka morago o ngwale mantšu a maleba.
Re go diretše la mathomo.

tsh

ela

epa

ipi

tshela

bja

ma

ne

ng

bjang

tšh

elete

emo

aba

ro

lo

le

ngwa





A re baleng Bala kanegelo.



Re swanetše go boela gae lehono. Re nyamile kudu.

Re be re iketlile kudu kua lewatle.



Reabetšwe o be a nyamile kudu.

O ile a ba a lla. Re ile ra phutha merwalo ya rena. Re ile ra namela pese.

Kolo e ile ya dula le Reabetšwe.

Gae ke kgole.



Ka moka re ile ra lebelela morago ra bona polasa.

Ka morago Kolo e ile ya bona dikgomo mo polaseng.

Dikgomo di fula bjang.

Re ile ra nagana ka ga lebopo le ditolf eine di thutha di bile di raloka mmogo.



E ile ya bogola ya leka go tšwa ka lefastere.

Aowa, Kolo! Tloga lefastereng!



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng bana ba be ba nyamile?

Ba be ba nyamile ka gobane

Ke mang yo a llilego?

Ke _____ yo a llilego.

Na Kolo e dutše le mang?

Kolo e dutše le _____



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lla	phutha	rwala	dutše
sello	phuma	rwele	butše
mollo	phuti	morwalo	rotše

Mantšu a tlwaelo

dutše

butše

rotše



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



W w

w w



A re thaleng

Thala seswantšho sa go laetša ka fao bana ba ikwago
ka gona ge ba boela gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le lepinki le
karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Kolo e ile ya bona

Bana ba ile ba namela

Bana ba be ba sa

Bana ba be ba

pese.

dikgomo.

thabile ge ba le lewatle.

nyake go boela gae.



A re ngwaleng


Bjale ngwala mafoko mabapi le seo se kilego sa go nyamiša.



Lapologa

Re ka kitimela sekepeng?

A re boneng gore ke mang a ka fihlago sekepeng pele, gape peseng pele. Fošetša ranta godimo. Ge o ka humana hlogo gona o ka sepetša kgopa dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela, gona o ka sepetša kgopa kgato e tee. Yo a ka fihlago sekepeng pele ke yena mofenyi. Bala lentšu leo le lego mo go kgopa ye o emego go yona.





A re baleng

Re boile sekolong. "Ke duma go ba lewatle," a realo Boati.



Boati

Morutišigadi



"Lehono le ya go ngwala kanegelo ka leeto la lena," a realo morutišigadi.

Sam



"Ke tla ngwala kanegelo ka diphoofolo tša lešoka tše ke di bonego," a realo Sam.

Tumišo



"Ke tla ngwala kanegelo ka diruiwa tše ke di bonego mo polaseng," a realo Tumišo.



Ann

Ann o re, "Ge sekolo se tšwele ke tla etela bagwera ba ka gomme ka ba anegela ka ga leeto."

"Ka morago ke tla bapala le Kolo pele ke eya go robala. Ke duma go lora ka lewatele."



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka?

o tla ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diruiwa?

o tla ngwala ka ga diruiwa.

Na Ann o tla dira eng pele a robala?

O tla

Na Ann o nyaka go lora ka ga eng?

O nyaka go lora ka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lešokeng	swaba	tla	mpša	bjang
sekolong	swara	tlile	bopša	bjala
polaseng	swana	tletše	thopša	bjoko

Mantšu
a tlwaelo

bjang

bjala

bjoko



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.





A re direng

Bolela ka ditaba tša gago. Botša bagwera ba gago ditaba tše di diragetšego kua gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka ga ditaba tša gago tša go tšwa gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le lepinki le karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Lehono ga ke
Maabane Ann
Gosasa ke
Bana ba be

o ile gaboReabetšwe.
tla ya sekolong.
ba nyamile.
nyake go ya gae.



Lapologa

Mo letlakaleng le le latelago thala tsela yeo pese e sepetšego go yona.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Thoma kua sekolong. | 5 Eya Lešokeng la Diphofolo la Kruger. |
| 2 Eya polaseng. | 6 Eya lewatle. |
| 3 Eya sekgweng. | 7 Boela sekolong. |
| 4 Eya toropong. | |



Sekolo



Sekgwa



Toropo



Polasa



Lewatle



Lešoka la
diphoofolo la
Kruger



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo **ke**.

Maabane, ke be ke le tseleng ya go ya gae ge pula e thoma go na.

Ya na. Ya na. Ka thapa go fetiša tekano.

Ke be ke tšhaba modumo wa tladi.

Marothi a makoto a pula a itia sefahlego sa ka. Ke be ke sa kgone go bona.

Ke be ke le noši mo mmileng. Ga se ka tseba gore ke dire eng.

Ke ile ka thoma go lla.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Phuki o be a eya kae?
O be a eya
Na Phuki o be a tšhaba eng?
O be a tšhaba
Ke mang yo a bego a na le Lolo?
Ke



A re ngwaleng Efa kanegelo leina le lengwe.








Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

maabane	thoma	tseleng	noši	mmileng
maatla	thapa	tseba	fetiša	mmeleng
maaka	marothi	tsebe	fofiša	mmepeng

Mantšu a tlwaelo
mmileng
mmeleng
mmepeng



A re ngwaleng Feleletša mantšu. A nyalanye le seswantšho sa maleba.

m__ru

__a

po__

mago__o

sefa__ego



A re direng

Na o nagana gore go diregile eng ka Phuki? Botša mogwera wa gago gore o nagana gore go diregile eng ka Phuki. Thala seswantšho sa go laetša gore kanegelo e fedile ka go thabiša goba e fedile ka manyami.



Mafelelo a go thabiša

Mafelelo a go nyamiša



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka mafelelo a mabotse a kanegelo.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

lla

pula

sepela

tšhogile

mpša



A re baleng

Bala mafelelo a kanegelo.

Na kanegelo
e fedile
bjang?

Ke moka ka bona Kolo e etla.
E be e momile samporele se
segolo ka molomong. Ke be ke
thabile kudu.





Ke ile ka bula samporele
ra kitimela gae.

Ke be ke bolokegile.
Ke a leboga, Kolo.

Khalara seswantšho se.

Lapologa



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Y Y

y y



A re baleng



Kanegelo ya Ann

Kolo le nna re be re le noši ka gae. Re be re bapala ka serapaneng. Ke bone maru a le a mapinki. A be a sa swane le maru a pula. A be a sa swane le letšatši.

Ke moka pula ya thoma go na ka sefako.

Sefako se be se ena bjalo ka dikgwele tša kolofa. Ge se wela fase go be go kwala fela mošito wa go pšhatla. Kolo e ile ya leka go se swara.

Ke be ke tšhogile.

Ka bolela ka re, "Hlokomela, Kolo! Ema o re tuu!"

Re tšhabetše ka fase ga malao gomme ra leta go fihla sefako se emiša.

Ge pula e khutše re bone sefako se segolo sa go lekana le kgwele ya kolofa.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na e ka ba Ann o re botša ka ga pula ya matlakadibe?

Aowa, o re botša ka

Na sefako se be se le bogolo bjo bokaakang?

Se be se lekana le

Ann le Kolo ba ile ba dira eng ge ba be ba tšhogile?

Ba



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

wa	sefako	pula	botša	gae
wela	sefaka	pene	Kolo	gama
wena	sego	pela	gola	gapa



Mantšu a tlwaelo

khula
khudu
khutšo



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Pula ya sefako.



A re ngwaleng Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.



ran__a

leta__o

ngwa__a


sea__a

sa__ta



A re direng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 3 go laetša tatelano ya maleba. Anegela mogwera wa gago kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe. Diriša mantšu a, go go thuša.

sefako

modumo wo mogolo

tšhogile

maru a maso

dibolo tša kolofa

go bapala ka tšhemong




A re ngwaleng

Feletša mantšu. Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Diriša ditlhaka tše go go thuša.

ma le ke wa mo ba


___fa	___ulu	___otledi	___tho	___llo	___e



Lapologa

Lebelela seswantšho. Botša mogwera wa gago gore go direga eng.

Meetse a dikologa a ba a dikologa



1	Letšatši le ruthetša meetse lewatleng le dinokeng.
2	Meetse a hlatlogela kua lefaufaug.
3	Meetse a bopa maru.
4	Maru a neša pula. Pula e tšhologela ka dinokeng le ka lewatle.



A re baleng



Hunadi o bona lehlwa

Ke ile ka etela makgolo. O dula kua godimo ga dithaba tša Drakensburg. Go be go tonya kudu. Ke be ke swere dikobo tše dintši. Ke ile ka yo robala.

Ge ke tsoga letšatšing le le latelago, ke ile ka bona se sengwe le se sengwe e le se sešweu.

Go be go na le lehlwa godimo ga tlhaka, go na le lehlwa mehlareng, go na le lehlwa mabjanyeng, go na le lehlwa mmileng.

Ke ile ka le swara. Le be le tonya kudu mo le ilego la gobatša menwana ya ka.

Kolo le yona e be e sa kgone go sepela godimo ga lehlwa le le tonyago kudu.

Makgolo o ile a mpotša gore ke rwale dikaušu mo diatleng ka gobane ke be ke se na ditlelafo. Ke be ke nyaka go bapala godimo ga lehlwa.





A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.



Hunadi o be a le kae ge a tla bona lehlwa?

O be a le

Hunadi o ile a rwala eng mo diatleng tša gagwe?

O ile a rwala

Hunadi o ile a bona eng ge a lebelela ka ntle?

O ile a bona



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



tsoga	nyaka	thaba	tlelafo	mmila
tsoma	nyama	lethabo	diatla	mmino
tsebe	tonya	lethale	ntle	mmepe

Mantšu a
tlwaelo

thaba
lethabo
lethale



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Ke ile ka etela makgolo.

Ke



A re thaleng

Thala seswantšho go laetša seo o naganago gore Hunadi o se dirile ge a bapala godimo ga lehlwa.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.

bapala

ditlelafo

phefo

koloba

lehlwa






tonya

Handwriting practice area with six horizontal lines.



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

				
mabjang	lefastere	molatlatladi	lerato	ditlelafo



A re ngwaleng

Feleletša mantšu a, ka go diriša a, e, i, o, u.
Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.


pa__s__kel__				ler__po
n__o				m__swi
n__ga				kh__khe
th__tha				tl__lafo
watšh__				kh__te
mpš__				kho__nu



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

KH KH	kh kh
-------	-------



A re baleng

Tumišo



Ga ke rate marega.
Go tonya kudu.

Ann



Ke rata selemono ka gobane ke rata go rutha. Ke rata go theeletša go bobola ga dinose le go huba ga dinoga.

Sam



Ke rata seruthwana ka gobane ke kgona go bapala ka digwagwa tše dinnyane ka letamong.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke mang a sa ratego boso bja go tonya?

Ke ka lebaka la eng Ann a rata selemo?

Ka gobane o

Ke ka lebaka la eng Sam a rata seruthwana?

Ka gobane o kgona go



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

kgoši	thula	tonya	boso	mohlare
kgola	thoma	tanya	bopa	lehlaka
kgoka	thiba	ponya	bola	lehlabula



Mantšu a
tlwaelo
marega
selemo
dinose



A re ngwaleng Ke sehla sefe seo o se ratago?

Handwriting practice area with dashed lines for writing.



A re ngwaleng Feleletša mantšu a gomme ka morago o thale mothalo go a nyalanya le seswantšho sa maleba.



n__ga

ph__phoši

n__se

s__pela

b__lela



A re direng

Lebelela diswantšho. Botša mogwera wa gago gore ke eng se o se ratago le se o sa se rat-
ego ka sehla se sengwe le se sengwe. Botša mogwera wa gago ka mehuta ya diaparo tše re
swanetšego go di apara mo sehleleng se sengwe le se sengwe. Bolela lebaka.



Lehlabula



Selemo



Seruthwana



Marega



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Thala mothalo go nyalanya karolo ya ka lepokising le
lepinki le karolo ya maleba ka lepokising le letala.

Ga ke rate marega ka gobane

Re ja mahea le maraka

Ke rata selemo ka gobane

Ka seruthwana

lehlabula.

ke rata go rutha.

go tonya kudu.

matlakala a mehlare a a hlohlorega.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka sehla se o se ratago le ka sehla se o sa se ratego.


Ke rata

Ga ke rate



A re boleleng

Botša mogwera wa gago ka go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kolobitsane go ya go segwagwana sa go ba le mosela go fihla ka segwagwa se segolo.



Lapologa

Khalara seswantšho sa segwagwa.



Ditaetši tša Boso



Go na le
letšatši



Maru mola
le mola



Pula e



Go na le
maru



Pula ya
matlakadibe



Go na le
phefo



A re baleng

Lebelela seswantšho. Bala tšhate ya maemo a boso gomme o bolele maemo a boso a letšatši le lengwe le le lengwe.

Tšhate ya maemo a boso ka Mosegamanye

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.

Na tšhate ya maemo a boso ke ya kgwedi efe?	
Na go na le matšatši a makae kgweding ye?	
Na ke matšatši a makae mo go nago le letšatši?	
Na ke ka matšatši a makae mo go tla bago le maru mola le mola?	
Na pula e tla na matšatši a makae?	
Pula ya matlakadibe e tla na matšatši a makae?	
Go tla foka phefo matšatši a makae?	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago, ya go ngwalela.



kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	mare	neng	pelo	pholo
kgwatha	moro	eng	palo	phala

Mantšu a tlwaelo

kgwedi
kgwebo
kgwatha



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Boso



A re thaleng

Thala seswantšho sa maemo a boso a lehono.

Thala diaparo tše o swanetšego go di aparela maemo a boso a lehono.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo a lego ka phapošing ya gago le le thomago ka tlhaka ye e filwego. Gopola gore maina a thoma ka tlhaka ye kgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S


R

K



A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a.
Ngwala tlhakakgolo, khutlo goba leswao la potšišo.



ke rata go bapala le tumišo ge go na le letšatši

na o rata ge go tonya

letšatši la matswalo a tumišo le ka phupu



A re ngwaleng

Ngwala tšhate ya maemo
a boso a lehono. Ngwala
maemo a boso bja matšatši
a 5 a a tlogo.



Mošupologo



Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.



A re baleng

Lehono Tšhego ga se a
tsoga. O ile a no robala.

Kolo e ile ya mo fofela fela
ga se a tsoga.



Mmago Tšhego o ile a mmošša
gore a tsoge.

Tšhego o ile a kitimela pese
fela e ile ya mo šia.

O ile a swanela go ya sekolong
ka maoto.


Kolo e ile ya sepela le yena.

O latetšwe kudu sekolong.

Morutiši a mmoššiša,

“Ke nako mang, Tšhego?”

Ke nako mang gonabjale?
Thala manakana mo sešupanakong.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng Tšhego a latetšwe sekolong?

Ka gobane

Tšhego o ile sekolong ka eng?

O ile

Ke ka lebaka la eng Tšhego a se a ya sekolong ka pese?

Ka gobane o



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tsoga	robala	mma	nako
loga	robega	mmona	nama
boga	rotoga	m motšša	nare



Mantšu a tlwaelo
lehono
tsoga
robala






A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Ke nako mang?



A re direng

Botša mogwera wa gago gore lenaka le lennyane le šupile palo efe, le gore lenaka le legolo le šupile palo efe.




Ngwala diiri le metsosto o bontšhe gore lenaka le legolo le šupile kae, le gore le lennyane le šupile kae.

lenaka le lennyane	lenaka le legolo	lenaka le lennyane	lenaka le legolo	lenaka le lennyane	lenaka le legolo	lenaka le lennyane	lenaka le legolo




A re ngwaleng


Thala manaka a sešupanako se sengwe le se sengwe, go bontšha nako ye e itšego.




Iri ya pele
(1)



Iri ya boselela (6)



Iri ya boraro (3)




Iri ya senyane (9)



A re ngwaleng


Tlatša ka dinomoro tše di tlogetšwego.



Ke tsogile ka iri ya _____.



Ke robetše ka iri ya _____.








Sekolo se thoma ka iri ya _____.



Lapologa

Ngwala dinako tša go fapana dišupanakong tše. Botša mogwera wa gago gore ke nako mang. Sega sešupanako go tšwa letlakaleng la mafelelo. Mamaretša manaka mo go sona. Laetša mogwera wa gago dinako tše di fapanego.





A re baleng



Tšhego o tsoga ka iri ya boselela.



Tšhego o namela pese ka iri ya bošupa.



Tšhego o fihla gae ka iri ya bobedi.

Tšhego o ja ka iri ya boselela.

Tšhego o robala ka iri ya seswai.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Tšhego o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Tšhego o namela pese ka nako mang?

O namela pese ka

Tšhego o robala nako mang?

O robala ka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

nako	bošupa	tsoga	robala	manaka
naga	bobedi	tsoma	raloka	marega
namela	boraro	tsele	rapela	mamapo

Mantšu a tlwaelo

manaka

marega

mamapo



A re ngwaleng

Nako ke iri ya lesome.

O dirile ka nako mang ...?



A re ngwaleng

Nyalanya dinako tše di swanago mo go dišupanako tša ka godimo le tša ka tlase.



A re ngwaleng

Ngwala dinako. Thala manaka dišupanakong go laetša dinako tša maleba.

Ke nako mang	Nako mo sešupanakong	E ngwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boa gae ka		
Ke ya malaong ka		



A re direng



Laetša dinako tša go fapana mo sešupanakong sa gago seo o se segilego.



maabane maatla
 maaka maano
 mooko boomo
 phoofolo moo
 leeba neela
 meetse theetša
 diipone diila
 diithati nama
 nako naga
 noko noga
 bana bina
 bona bupi
 dula dijo
 duma gae
 gama gata
 gola huma

hupa hema
 huna ja
 jela kae
 koko kuka
 kudu lapa
 lema loma
 lema mala
 morogo mamepe
 marama pula
 papadi rema
 soba sefaka
 sefako tema
 tau taba
 timela wela
 rutha wola
 wulu bjala

bjale bjoko
 hlaba bjang
 hlaela hloma
 khudu hlahloba
 khula khiba
 kgomo khutšo
 kgona kgale
 mmele kgona
 mmepe mmila
 phela phefo
 phiri phala
 thiba thaba
 theoga thoma
 tlala tlama
 tliša tlou
 tseba tsela



Lapologa
Lebelo la mantšu.

Wena le bagwera ba gago ba bane, mongwe le mongwe wa lena a kgethe tselana ya gagwe ya go kitima. Bjale diriša sešupanako go bona gore go go tšea nako ye kaakang go balela godimo mantšu ka moka ao a lego tseleng ya gago. Ka moka ga lena le ka thoma go bala ka nako e tee. Fetolang ditselana gomme le kitime gape. Lekang go kitima ditselaneng ka moka gomme le itšhidolle mo mabelong ka moka gore le tle le kgwahle. Gopola go swaya mantšu ao a go emišitšego mo tselaneng ya gago gore o tle o a bale gape.





A re baleng



Ditaba tša metlae

Kolo, mpša ya ka, e theogile ka mmila wa Motau e lebile kua thabeng.
E fetile ditau di dutše meriting.

Kolo e be e apere jase ye kgolo le kefa ka gobane go be go tonya kudu.

Kolo e be e sepela le pudi ye leina la yona e lego Thula le segwagwa se setala, seo leina la sona e lego Fifi. Di be di hlabile lešata.

Fifi ga se ya rwala kefa. Kefa ya Fifi e kua gae. Kolo e bofile kefa ka marala.

Lephodisa le ile la di bona. Le di file borotho gomme la di bušetša sekolong.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Kolo e be e lebile kae?
E be e lebile
Na Kolo e be e sepela le bomang?
E be e sepela le
Na Kolo e be e apere eng?
E be e apere
Ke ka lebaka la eng Kolo e be e apere jase?
E be e apere jase ka gobane



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.



**Mantšu
a tlwaelo**
fetile
leBILE
bofile

fetile	leBILE	hlabile	ratile	theogile	bofile
sekolong	moriting	mmileng	thabeng	motseng	nokeng



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Pudi e apere jase.



A re direng

Ditaba tša metlae

Bolela ka ga ditaba tša gago. Anegele bagwera ba gago ditaba tša gago. Bolela ka ga ditaba tše o ratago gore di ngwalwe ka kuranteng ya gago.



A re ngwaleng

Ngwala kuranta ya gago.

Leina la kuranta ya gago

Letšatšikgwedi

Ditaba tša gago ke eng?

Go diregile eng ka morago ga fao?

Thala seswantšho sa ditaba tša gago.

Pukuntšu ya ka

A
a

Blank writing area for uppercase A and lowercase a.

G
g

Blank writing area for uppercase G and lowercase g.

B
b

Blank writing area for uppercase B and lowercase b.

H
h

Blank writing area for uppercase H and lowercase h.

C
c

Blank writing area for uppercase C and lowercase c.

I
i

Blank writing area for uppercase I and lowercase i.

D
d

Blank writing area for uppercase D and lowercase d.

J
j

Blank writing area for uppercase J and lowercase j.

E
e

Blank writing area for uppercase E and lowercase e.

K
k

Blank writing area for uppercase K and lowercase k.

F
f

Blank writing area for uppercase F and lowercase f.

L
l

Blank writing area for uppercase L and lowercase l.

Pukuntšu ya ka


M m			S s
N n			T t
O o			U u
P p			V v
Q q			W w
R r			X-Z x-z













glue







Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

